

Uključenik: 46-F104142
Beograd, 22.12.2014.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
- Državna komisija za traženje
nestalih osoba -

Broj: 06/5-43/96
Sarajevo, 09.04.96.g.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VLADA
Kabinet predsjednika
SARAJEVO

- Delegacija Vlade R BiH u sastavu Amor Mašović, predsjednik Državne komisije, Amir Hadžomeragić, predsjednik Državnog komiteta za suradnju sa UN i Benjamin Kulovac, predstavnik općine Žepa, po povratku iz dvodnevne posjete logoru "Šljivovica" kod Užica u Srbiji podnosi

IZVJEŠTAJ

Delegaciju su na aerodromu "Surčin" kod Beograda dočekali predstavnici Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova tzv. Jugoslavije koji su se interesovali za ciljeve naše posjete te predstavnici UNHCR-a koji su nam obezbjedili prevoz do logora "Šljivovica". Odmah po pristizanju u logor 02.aprila obavili smo razgovor sa predstvincima uprave logora i lokalne policije. Isti su nam prezentirali potpuno neobjektivnu sliku uvjeta u logoru i statusa logoraša. Naime, već na prvi pogled bilo je uočljivo da se radi o klasičnom zarobljeničkom logoru opasanom bodljikavom žicom i rovovima sa bunkerima i uz fizičko obezbjedenje enormno velikog broja dobro naoružanih pripadnika specijalnih jedinica MUP-a Srbije te specijalno dresiranim psima.

Sami logoraši smješteni su u dvije drvene barake sa betonskim podovima, koje su u predratnom periodu predstavljale prostorije jednog građevinskog preduzeća. U svakoj od baraka ima više odjeljaka (soba) sa različitim brojem logoraša tj. od 6 pa do 20 i više. Trpezarija i sanitarni čvor (koji je tek nedavno izgrađen od strane samih logoraša) smješteni su u zasebnim objektima i odvojeno.

U logoru smo zatekli 276 od ukupno 799 logoraša koliko ih je ranije boravilo u logorima "Mitrovo polje" i "Šljivovica". Iz iskaza logoraša proizilazi da je 5 logoraša u vrijeme boravka u ova dva logora preminulo od čega su najmanje dva ubijena. Među logorašima ima invalida, bolesnih, starih i maloljetnih lica. Obavili smo informativni razgovor i anketirali svakog od logoraša sa ciljem da utvrdimo njihovo psiho-fizičko stanje te ustanovimo njihovu volju u pogledu odluke o mjestu gdje žele biti deportovani.

Ogromna većina, čak 222 logoraša, odredili su R BiH kao krajnju destinaciju dok je preostalih 54 logoraša izjavilo da želi ići u treće zemlje tačnije u Finsku koja je trenutno jedina zemlja koja još uvijek prima izbjeglice i logoraše. No, utisak je svih članova naše delegacije da je svega 20-25 njih čvrsto odlučilo da ide vani i to su uglavnom oni čije su porodice ranije izbjegle u inostranstvo. Obzirom da logoraši imaju mogućnost da konačnu odluku donesu sve do časa deportovanja sasvim je izvjesno da će se njih još 25-30 odlučiti za povratak u domovinu.

Psiho-fizičko stanje logoraša je zabrinjavajuće. Vidljiva je fizička iznurenost uzrokovanu ranijim fizičkim maltretiranjima, nekvalitetnom i slabo kaloričnom ishranom i nedavnim epidemijama žutice i šuge. Tri logoraša, koje uprava smatra ratnim zločincima, i danas su izloženi fizičkom maltretiranju.

Logoraši su izloženi raznim psihoškim pritiscima i maltretiranjima kao što su npr. pjevanje četničkih pjesama, pravljenje različitih četničkih simbola i grbova (instjerani su da ispred samih baraka

- naprave grb sa četiri "S" ogromnih dimenzijskih uočljiv i na većoj udaljenosti), ubjedivanju da ih vlasti u R BiH smatraju deserterima, da su nepoželjni u domovini, uskraćivanju prijema i odašiljanja pošte MKCK-a.

Sve ovo i k tome još i stalno prolongiranje rokova njihove repatrijacije ili deportacije, uskraćivanje bilo kakvog kontakta sa svijetom izvan logorske žice (nedostupnost štampe, radia i TV), i konačno 8-mjesečni boravak u logoru čini logoraše labilnim, razdražljivim i nesposobnim za donošenje iste ozbiljnijih odluka.

Prestali logoraši, dakle njih 518 deportovani su posredstvom UNHCR-a, nerijetko i protiv svoje volje u Australiju, SAD, Francusku, Republiku Irsku, Finsku i Belgiju.

Kod najmanje trojice logoraša prisutan je strah da će ih srpske vlasti zadržati u logoru i nakon repatrijacije. Naime, uprava logora i lokalna policija iste, bez ikakvog valjanog osnova, smatra zločincima.

Logoraši su se posebno zanimali za svoj status nakon repatrijacije, za mogućnosti zapošljavanja, zdravlje Predsjednika Predsjedništva R BiH gosp. Alije Izetbegovića, profesionalizaciju A R BiH, rješavanje stambenih problema, mogućnost koncentrisanja stanovnika Župe i Srebrenice na određenoj teritoriji, trenutni status njihovih porodica i dr.

Uslijed potpune izoliranosti od vanjskog svijeta, logoraši su tek ovlaš upoznati sa svim onim što se događalo nakon okupacije Župe. Tako npr. vrlo malo znaju o Daytonском sporazumu i rezultatima u njegovoj implementaciji.

Situacija u zemlji prezentirana im je od strane delegacije potpuno objektivno te stoga još više raduje činjenica da se ogromna većina logoraša odlučila za povratak u zemlju i spajanje sa svojim rodicima.

Iz prednjeg proizilaze slijedeći

ZAKLJUČCI

1) "Šljivovica" je klasični zarobljenički logor zatvorenog tipa, sa potpunim ograničenjem slobode kretanja unutar logora opasanog bodljikavom žicom i rovovima;

2) Logor ne ispunjava niti minimum uvjeta za duži boravak većeg broja logoraša;

3) Starije zdravila logoraša u fizičkom i psihičkom smislu je krajnje zabrinjavajuće;

4) Čitav je niz primjedbi na ponašanje uprave logora, lokalne policije i jedinica MUP-a Srbije koji vrše fizičko obezbjedenje logora;

5) Ulogu UNHCR-a najbolje je ilustrirati riječima logoraša: "oni nas prodaju po svijetu kao na pijaci";

6) Velika većina logoraša želi trenutni i bezuvjetni povratak u domovinu kako bi se spojili sa svojim porodicama;

7) Predstavnici Ministarstava inostranih i unutrašnjih poslova tzv. Jugoslavije, uprave logora i UNHCR-a iskazali su, bar verhalno, spremnost da odmah omoguće repatrijaciju logoraša koji to žele.

Stoga, imajući u vidu i obaveze koje je predsjednik Srbije Slobodan Milošević preuzeo u Daytonu, Parizu, Rimu i Ženevi

PREDLAŽEMO

a) da se Vlada R BiH odmah u zvaničnoj formi obrati UNHCR-u, IFOR-u i Visokom predstavniku sa zahtjevom da se najkasnije do konferencije u Briselu omogući repatriacija logoraša. Mišljenja smo da je to moguće organizirati na taj način što bi UNHCR obezbjedio pet (5) autobusa za prevoz logoraša na relaciji "Šljivovica"-Zvornik-Tuzla. Republika Srbija bi obezbjedila policijsku pratinju konvoja na relaciji "Šljivovica"-Zvornik (granica sa R BiH), IFOR bi obezbjedio oružanu pratinju i zaštitu konvoja na relaciji Zvornik-Memili (F BiH)

b) da Vlada putem predstavnika tzv. Jugoslavije u Zagrebu obezbjedi ponovni odlazak Vladine delegacije na dan repatrijacije. Ovo je neophodno da bi se preduvrijedilo moguće zadržavanje pojedinih logoraša u logoru, što bi delegacija spriječila na licu mesta.

či da Vlada organizuje svečani doček logoraša u Tuzli ili Zenici , ovisno za koji se grad opredijeli većina logoraša.

DELEGACIJA

PREDSEDNIK

Milivoje
Amir Marković

PREDSEDNIK

Amir Hadžiomranić
Amir Hadžiomranić

PREDSTAVNIK

OPĆINE ŽEPA

Vukovar
Benjamin Kulovac



Prijedor s povodom

Zaim Backović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca



Delegacija BiH posjetila logore u Srbiji

Većina želi u domovinu

Psihofizičko stanje logoraša zabilježavajuće.

Mnogi na izmaku snaga • Dva puta bili izloženi epidemijama Žutice i Šuge

Trećana delegacija Vlade BiH vratila se iz dvodnevne posjeti logoru "Slijivovica", kod Užica u Srbiji. U logoru je zatočeno 276 logoraša porijeklom iz Žepa i Strebeline. Među njima ima invalida, bolesnih, starijih i maloljetnih osoba. Uprkos činjenici, koju ističu sami logoraši, da su uslovni usitak da su oni na izmaku snaga. Većina želi odmah da se vrati u domovinu i spoji sa svojim porodicama u srednjoj Bosni.

Imajući u vidu činjenicu da su logoraši, u dva navrata dosad bili izloženi epidemijama žutice i šuge, koi činjenici da još nije otklonjena realna opasnost da logor napadnuti Karadžićeve formacije (logor je inače okružen i uzmeten jajkim policijskim snagama MUP-a Srbiјe), predsjednik Državne komisije za razmjeru Amor Mašović i predstavnik Državnog komiteta za saradnju sa UNHCR i IFOR da omoguće trenutnu i bezuslovnu repatrijaciju svih logoraša koji to žele. Delegacija Vlade BiH je dobila uverljivu predstavnicu Ministarstva vanjskih i unutrašnjih poslova tzv. Jugoslavije, i uprave logora "Slijivovica", da će svim logorašima biti omogućen prelazak u domovinu čim UNHCR obezbijedi transportna sredstva, a IFOR zaštiti i eskort.

Kako su prognani Žepljaci iz Australije stigli u Zenici

Prinudni put

Sredstva za rad

□ Zbog čega je došlo do formiranju posebnih organizacija za porodice Šehida i RVI, tako su ove kategorije zastupljene i u JOB-u?

Kakav je odnos državnih organa prema JOB-u najbolje govori činjenica da do sada nismo doobili nikakva sredstva za rad. Mi ne tražimo plaću, jer radimo volonterski, ali nam trebaju pisat će mašine, papir i drugo,

to sačuvati sutra budemo vaza- li ju onome što smo sačuvali, a mi to nećemo dozvoliti.

□ Imate dosta primjedbi na rad državnih organa. Koliko su o valorizovanju učesnika u ratu oni do sada pokazali sluka za vasu organizaciju?

- Kakav je njihov odnos nisu izuzimani obilježju. Ti problemi i pitanja sada su na površini. O njima i na-

činima njihovog rje- sano sa Zamalom Ba- ekovićem, predje- dnikom Jedinstvene organizacije boraca.



Zaim Backović:

Nema zakona koji

nas ne dolaze

- Prvi i osnovni problem je egzistencija razgovarača, jer imamo jedinstvene sredstva za svaki rad. Mi ne tražimo vo- lonterski, ali nam trebaju pi- jabolje govoriti činjenica da do sada nismo dobili nikakva prema ovoj organizaciji na- sredstva za svoj rad. Mi ne tražimo vo-

lonterski, ali nam trebaju pi- jabolje govoriti činjenica da do sada nismo dobili nikakva prema ovoj organizaciji na-

zakonske regulative

kojom se reguliše

problematika egzi-

stencije svih ovih kategorija

po zavrsku ratnih dejstava.

Mi smo svesni da će ova državna komisija da čeka ova državna komisija da čeka

modus za isplatu tih sredstava. Prema našim infor-

macionima, država do sada nije

iznala adekvatan modus. Mi

smo formirali jedan tim i nas

privreda u potpunosti devo-

sirana. Tu je i pitanje zdra-

vstvene zaštite ovih kategorija. Mi smo za to da zdravstveni radnici budu placeni, ali tražimo da sve do ekono-

miskog osamostaljivanja zdravstvena zaštita буде bespla-

tna za pripadnike ove četiri kategorije na svim nivoima.